


PUOGAE YA MOPHATO 1

Diaparo



SETSWANA

Maemo:

2

Buka

2



Puiso e e kaelwang ya ditlhophha

Pele ga puiso

- Phetla kgang e ba tlaa e buisang.
- Kopa barutwana gore ba bolelele kgang pele ba lebeletse setlhogo le ditshwantsho.
- Itsise barutwana ka ga mafoko a mašwa le a a bothata pele barutwana ba buisa kgang.

Puiso ya ntlha

- Barutwana ba tshwanetse go buisa buka ka bongwe ka bongwe.
- Barutwana ba tshwanetse go buisa ka tidimalo kgotsa ba ka nna ba 'sebaseba fa ba buisa' buka.
- Tsamaya, tsamaya go tswa mo morutwaneng mongwe go ya kwa go yo mongwe, o kopa morutwana mongwe le mongwe go buisetsa karolo ya sekwalwa kwa godimo.

Motlotlo

- Botsa dipotso tsa tekatlhaloganyo tse di ikaegileng ka buka.
- Tsepamisa matlho mo medumopuong, mafokong a tlwaelo le tlotlofokong.
- O tlaa fitlhela ditirwana tse di kwa morago ga buka e di le botlhokwa le mosola go kaela motlotlo wa phaposi.

Puiso ya bobedi

- Mo malatsing a a latelang, letla barutwana go buisa buka gape, ka sebedi (dipara) kgotsa ka bongwe ka bongwe. (Tlhophha ditirwana tse di lekaneng maemo a barutwana)
- Tsepamisa matlho mo kelelong ya puiso, thutapuong le mo tlotlofokong.
- Letla barutwana go feleletsa ditirwana tse di kaelwang tsa ditlhophha tse di tsenyeeditsweng kwa morago ga buka e. (Tlhophha ditirwana tse di lebaneng maemo a barutwana)

Letla barutwana go diragatsa
kgang fa e ba letla go dira jalo.



Barutwana ba tshwanetse go dira ditirwana tsa puiso ya ditlhophha morago ga puiso. Letla barutwana go bereka kana go dira ka ditlhophha go feleletsa ditirwana tse di maleba tsa puiso ya ditlhophha tse di tsenyeeditsweng kwa morago ga buka. Ga ba a tshwanela go kwala mo bukeng e. Ditirwana tse di kwadiwang di direlwé mo dibukeng tsa bona tsa dithutiso.

Diaparo



Letsatsi le mogote.
Ke rwala hutshe
e khividu.
E kgolo thata.





Ke apara mose
wa me
o o botala jwa legodimo.
O monnye thata.



Ke rwala dikausu tsa me
tse di botala jwa tlhaga.
Di dileele thata.
Di dileelelelele thata.






Ke rwala ditlhako tse
dintsho tsa ga rre.
Di dikgolo thata. Ga ke
kgone go tsamaya ke rwele
ditlhako tse dikgolo jaana.




Re tshameka mantlwana a ga
rre le mme. Re rata go apara.
Diaparo tsa rona di dikgolo thata.
Ditlhako tsa me tse dikhunou di
kwa godimo thata. Ke tshepa
gore ga nkitla ke wa. Diporele
tsa letsatsi tsa ga Joe di dikgolo
thata.




Baki ya gagwe e telele thata.



Bokhate ya me e e botala
jwa legodimo e telele thata.
Bona fela! Ke ya go wa!
A o rata go apara
dibokhate?





Mosese wa me o o
serolwana o mogolo thata.
O moleele thata e bile o
sephara thata.





Jeresi ya me e kgolo thata.
Ke apara jeresi e fa go le
tsididi.



Hempe ya ga rre e e botala
jwa legodimo e kgolo thata
mo go nna. E telele thata e
bile e sephara thata.

Thai ya ga rre e khividu
e telele thatathata.





... Mme jaanong diaparo
tsa rona tsotlhe
di a re lekana!

Re rata
diyunifomo tsa
rona tsa sekolo!
A rotlhe re
yeng kwa
sekolong!





Ditirwana tsa puiso ya ditlhophha




I

Bolelela tsala ya gago gore ke diaparo
dife tse bana ba di apereng, mo
setshwantshong sengwe le sengwe.



Ke eng se se neng se
le segolo thata?



Ke eng se se neng se
le sennye thata?



Ke eng se se neng se
le seleele thata?



Ke eng se se neng
se le sekhutshwane
thata?



2

Ke diaparo dife tse o di bonang mo
mogaleng wa diaparo?
Diaparo tse ke tsa mebala efe?



3

Kopolola o bo o feleletsa dipolelo tse mo
bukeng ya gago ya dithutiso.

hutshe mosese ditlhako hempe

O na le _____ e e botalajwa



legodimo le _____ tse dintsho.



O na le _____ o o serolwana le



_____ e khibidu.





4

Kwala lefoko la ntlha la kholomo e nngwe le e nngwe mo bukeng ya gago ya dithutiso. Morago o kwale mafoko a a mo kholomong nngwe le nngwe a a rumisanang le lona fa thoko ga lona.

pitsa	bitsa	mmitsa	bina
kgolo	segolo	segole	mogolo
letsatsi	letsatsa	matsatsi	tsatsi
feela	beela	reela	raela



5

Buisa dipotso o bo o di arabela tsala ya gago.

- Naya setlhogo sa kgang e.
- Naya maina a diaparo tse di neng di le dikgolo thata.
- O rata go apara eng thata? Se tlhalo setse tsala ya gago.
- Ke diaparo dife tse di neng di lekana bana?
- A o ratile kgang e? Tshegetsa karabo ya gago ka lebaka.



6

Kopolola polelo e le nngwe go tswa mo kgannyeng e. Thala setshwantsho go sedimosa polelo ya gago. Kwalela setshwantsho sa gago setlhogo.

PUOGAE YA MOPHATO 1



Buka 2

Leina kana setlhogo:	Diaparo
Puo:	Setswana
Maemo:	Padiso ya Puogae ya Mophato 1 Maemo 2 Buka 2
Mofuta wa sekwalwa:	Kanelo
Mafoko a tlwaelo:	ba, mmalwa, wena, leng, ya, rona, le, tsona
Tlotlofoko:	mosese, dikausu, ditlhako, apara, diaparo, bokhate, jeresi, sephara, telele, khutshwane
Medumopuo:	kh, h, tl, tshw, tlh, au
Diteng, mareo le bokgoni:	<ul style="list-style-type: none">▪ Tlhalosa ditshwantsho.▪ Lemoga diaparo le mebala.▪ Feleletsa dipolelo o dirisa ditshwantsho.▪ Lemoga mafoko a a rumisanang le a mangwe.▪ Buisa le go araba dipotso tsa tekatlhaloganyo.▪ Kopolola polelo e le nngwe go tswa mo kgannyeng.▪ Sedimosa polelo.▪ Kwala setlhogo.

CAPS e batla gore barutabana ba beele kwa thoko nako e e rileng ya go tota puiso ya ditlhophpha e e kaelwang letsatsi le lengwe le lengwe. Puiso ya ditlhophpha e e kaelwang e batla gore barutwana ba maemo a a tshwanang a puiso ba buise temana e e tshwanang ba le mo ditlhopheng tsa bona ka fa tlase ga bokaedi jwa morutabana.


Morutabana o tshwanetse go rulaganya nako ya go buisa gore e akaretse thuto ya mafoko a a rileng le mekgwa ya go tlhaloganya e barutwana ba tlaa e tlhokang fa ba buisa.

Mekgwaa e gape e batla 'puisano ka ga sekwalwa' magareng ga morutabana le barutwana le magareng ga bana mo ditlhopheng ts abona. Dibuka tse di akaretsa ditirwana di le mmalwa tsa 'puisano ka ga sekwalwa'. tekathlaloganya le ditirwana tse dingwe tse di tsamaelanang go thusa morutabana go kaela puiso ya ditlhophha mo diphaposiborutelong tsa bona.

ISBN 978-1-4315-2654-3



9 781431 526543



ISBN 978-1-4315-2654-3

**THIS BOOK MAY NOT
BE SOLD.**



basic education

Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Published by the Department of Basic Education
222 Struben Street, Pretoria
South Africa

© Department of Basic Education
First edition 2016

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked, the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Dibuka tse dingwe tse di
mo Šelofong ya Puogae ya
Mophato 1:



Segwagwa se ya kwa sekolong

Ke kgona go buisa

Re ya kwa sekolong rotlhe

Letsatsi la metshameko la
diphologolo



Re rata kgwele ya dinao

Diaparo

Ben o iponela tsala e ntšhwa

Llori ya Matipatipane



Sethole se sennye se sehividu

Amo o ya kwa ngakeng

Toro ya ga Dudu